

Kalafi

Kalafi e bonolo: *busetša karolo e e dirang gore madi a ipope matlhole (clotting factor) e e tlhaelang.*

Fa o batla kitso e e fetang e kgotsa go botsa ikgolaganye le:

Haemophilia Nurses Office
Founu/Fekese: 011 787 6710

South African Haemophilia Foundation
Judy Butler
Founu: 021 785 7140
info@haemophilia.org.za
www.haemophilia.org.za



Haemophilia



Supported by an educational grant from

NATIONAL BIOPRODUCTS INSTITUTE



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Haemophilia

haemophilia A le haemophilia B ke malwetse a tsalo kgotsa a re belegwang ka ona a go tswa madi botshelo jotlhe.

Haemophilia A kgotsa classical haemophilia e tlwaelegile, ke bolwetse jwa fa madi a tlhabela anti-haemophilic factor VIII (8), e e dirang gore madi a ipope matlhole (clots).

Haemophilia B kgotsa bolwetse ba Keresemose, ke bolwetse ba tlhalelo ya clotting factor IX (9) e e dirang gore madi a ipope matlhole.

Fa o sena dikarolo tse tsa madi (clotting factors), madi a tswa nako e telele a sa emise.

Matshwao a a tlwaelegileng

Dingwaga tse pedi tsa ntlha tsa botshelo

- ▶ Go tswa madi thata mo boseeng: go tswa madi mo khubong (cord) kgotsa morago ga thupiso.
- ▶ Go ruruga e kete o teteegile.
- ▶ Go tswa madi sebaka se se leele mo molomong, lelemeng le mo dipounameng, morago ga kgobalo kana go tswa kotsi.

Dingwaga tse tharo go ya go tse nne tsa botshelo

- ▶ Go ruruga e kete o teteegile.
- ▶ Go tswa madi kwa ntle ga kgobalo kgotsa fa o gobetse go le gonnye.
- go tswa madi mo dinameng tse di boleta le mo ditokololong.
- ▶ Bosupi ba go tswa madi pele ga fa - go golofala ditokololo le go sa itekanele.
- ▶ Kitso ka ga bolwetse ba go tswa madi mo lesikeng.